



FICHE PRATIQUE

BODA BODA TALK TALK JUFAKON NEYIRALISEBEN

YALA I BE A FÉ KA BABUKAN NINNU JENSEN WA? NIN YE BODA BODA TALK TALK YE: SIRA NCÖMA ANI DUMAN YAASA KA KUNNAFONIW JENSEN. NIN YE BILASIRALI DÇW YE COGO MINNA KUMANKAN NINNU BE SE KA JENSEN NCÖGNCSANI AYÖGCÖN LA.



BODA BODA TALK TALK (BBTT) YE MUN YE?

BBTT ye poroze ye min sigira sen kan Interviews Sudandisidi fε, min bε kunnafoniw (kumakan) jenseñ, minnu tala kankorotalaw fε ni u sigilendon moto kofe. Internews ye sebaaya sɔrɔ ni a ka ni porogaramu ye ani a ye degeli gobi jeneman saba bila aw ka bolokan
[yanno:www.internews.org/bbttlearningcollection](http://www.internews.org/bbttlearningcollection)

UNHCR ka kokurayali baarada ye BBTT ka baara ye ko a ka ncögɔn wa a kapi. An kelen kofe ka hakilinanfalen ke ni UNHCR ka baarakela jekulu ani u demenbagaw ye Uganda jamana kɔnɔ, BBTT be baara la jyen signifeso belebeleba dɔw kɔnɔ a be san bɔ, ni kabilia kumbenniko jumanw ye.



KUMAKAN FANGA

A kapi jaabilikela telimanw ka jekuluw ka kunnafoniko makow faamuya, ka u ka kunnafonisira mandiw ani danamaaw dɔn.

Ka kɔrɔ, a kadi kabilia caman ye ka kunnafoniw ni tulon lamɛn kumabaraninw fε. Tarikuw, poyiw ani kumabaranin kunnafonidi sira wɛrew nafa ka bon kosebe kabilia caman kɔnɔ min kera sababu ye ka kumakantali ke kumajɔgɔnyasira nafama ani mandi dɔ ye.

Nin feereseben in laje: "kumasen la kunnafoni di" ka bilasirali wɛre sɔrɔ kumakanw dilanni na (Faransikan, Angilekan, Kanirikan, Filakan, Hawusakan, Bamanankan). Ani fene ka kabilaw la kumajɔgɔnya bɔlɔlsira mankanninw kan yaasa ka kunnafoni caman ani bilasiraliw sɔrɔ kumakan labaarali minanw kan.



FICHE PRATIQUE

BODA BODA JCSIRAW



WAGATI JATEMINIW:

A ye aw ka minanw lakana ka bɔ sanji ma. Aw be se ka manamanfen ke ka kankɔrtalan datugu. Aw be se ka baara ke ni aw ka minanw ye tugun sanjinadonw la ani ka nɔgɔnkunben wərew ke kabilaw kɔnɔ, ani fən wərew.



YELI:

A ye aw ka BODA BODAW laben ka ke aw yere sago ye, o be a to kabilia be u dɔn ani ka da aw ka kunnafonisiraw la.



LAKANA:

A ye aw ji ja minan lakanannenw sɔrɔ ani fana asiransi ka ke mobilibolila ani negeso la. Ka teliya dan hakela ani ka a laben.



KUMABARANIN:

Ni kumabaranin ye, aw ka BBTT be se ka baarakɛnɔgɔnya sabati, ka kabilia ka jininkaliw jaabi. Baarakɛ ni mobilibolila(w) ani kabilia ye yaasa ka a dɔn jɔn be se ka baara ke ni a ye: BBTT jekulu walima ani fana kabilia nɔmɔgw?



MOBILIBOLILA(W):

Jekulu damadɔw bəna sigi ka talikɛ aw ka lajini la. Ni aw ye mobilibolila kelen ta, a ye aw ji ja a kana kumabaranin labaara tagamasenfe. Mobilibolila(w) be kunafoni bayelema ni mɔgo minnu mako be dəmen wərew la, ka u ka jinikaliw jaabi walima ka a jensenni ke ka ta kabilia mɔgw ma. Mobilibolilaw degeli tuma bɛe nafa ka bon.



MINANW:

Batiri min ni tasuma be ke a la, o de bɛ kumabaranin kelen kelen bɛe kɔnɔ, a ka fegɛn kosebe.



KURAN:

Aw ka kan ka tasuma ke aw ka batiriw la. An be panosoleri jini aw fe yaasa aw kana siri gurupu la (wa a ladamunnen don sigida ma).



KUNNAFONIDI SIRAW (MEJAW):

Baarakɛ ni kile USB ye (ka talikɛ i ka kumabaranin na).



BATAKIW:

Fənw jensən kabilia be a fe ka fən minnu mən. U ni mobilibolilaw ka fɔtaw lamən.



BOLIMAFENW:

Bolimafen sen 2 (fila) walima sen 3 (saba) sugandi ka talikɛ min sɔrɔli ka nɔgɔn aw ma (sen fila be dugu fitininw sirakanboli nɔgɔya).



LABENNI:

A ye aw ji ja aw ka baarasiraw ani lamennikeyɔrw laben. Ani ka bolimafenw dilannidonw jɛsigi ani aw ye aw ji ja a kana mankan ke ni kabilaw ye (kana lamenni jɛsigi wagati minnu na ni kabilaw be egilisi walima misiri la).